

# BOIKARABELO BA BATJHA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano

Tshwara motho e mong le e mong ka ho lekana, ntle le leeme. Se kgetholle.



Seriti sa batho

Hlompha motho e mong le e mong Eba pelonolo mme o be le tlhokomelo.




Bophelo

Bophelo ke ntho ya bohlokwa Hlompha bophelo bo bong le bo bong.



Lelapa

Tlotla mme o hlompho batswadi ba hao. Eba mosa le botshepehi ho ba lapa leno.



Thuto

Kena sekolo, ithute o sebetse ka thata. Mamela melao ya sekolo.



Mosebetsi

Thusa ba lapa leno ka mosebetsi lapeng. Bana ha ba tlamellwa ho batla mosebetsi.




Bolokolohi/tokollo le polokelo

Se lematsa, tshosa, kapa hona ho hlekefatsa batho ba bang, hape o dumelle ba bang ho etsa jwalo. Rarolla dikganyetsano ka kgotsa.




Thepa/leruo

Hlompha thepa ya batho ba bang. Se senye thepa kapa hona ho utswa.



Bodumedi, ditumelo le maikutlo

Hlompha ditumelo le maikutlo a batho ba bang.



Boipaballo

Hlokomele lefatshe. O se senye metsi le motlakasi. Boloka lehae le tikoloho ya hao di hlwekile e bile di bolokehile.



Boahi

Eba Moafrikaborwa ya lokileng ebole a tshepeha. Hlompha melao, mme o netefatse hore ba bang ba etsa jwalo.



Tokolloho ya puo

O se ke wa hasanya leshano le lehloyo. Netefatse hore batho ba bang ba ha hlapolwe kapa maikutlo a bona ha a utliswe bohloko.



ISBN 978-1-4315-0054-3



9 781431 500543



SESOTHO HOME LANGUAGE  
GRADE 1 – BOOK 2

TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0054-3

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

7th Edition

Dibukatshebetso tse teng moebetsing ona ke tse latelang:


- Puo ya Pele ya Tlatsetso Kereiti 1–3 (Ka dipuo tsohle tsa semmuso)
- Puo ya Pele ya Tlatsetso Kereiti 4–6 (Ka Senyesemane)
- Ho bala le ho ngola kereiti 1–6 (Ka dipuo tsohle tsa semmuso)
- Mmetse Kereiti 1–3 (Ka dipuo tsohle tsa semmuso)
- Mmetse Kereiti 4–9 (Ka Senyesemane le seAfrikaan)
- Thuto ya tsa bophelo Kereiti 1–3 (Ka dipuo tsohle tsa semmuso)

ISBN 978-1-4315-0054-3

SESOTHO PUO YA LAPENG – Sesotho sa | Buka ya 2



**basic education**  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Lebitso:

Phaposi:

YA LAPENG  
SESOTHO PUO

Buka ya 2  
kotara 3 & 4

# Tsamaiso ya ho bala



Mofumahadi Angie  
Motsekga, letona la  
Lefapha la Thuto ya Motheo.



Mong. Enver Surty, Motlatsi  
wa Letona la Thuto ya  
Motheo.

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tla boetaapele ba Letona la Thuto ya Motheo.

Mof. Angie Motsekga, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo, Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.


Re le lakalletsa katleho ho sebedisena dibuka tsena tsa tshebetso.

## Pele ho palo



- Nahana ka seo o seng o ntse o se tseba ka taba ena.
- Nahana ka mongodi le letsatsi la phatlalatso.
- Bala serapa sa pele le sa ho qetela sa karolwana.
- Leka ho lepa hore sengolwa se tla bua ka eng.

## Palo



- Ha o ntse o bala kgefutsa nako le nako ho hlahloba hore na o ntse o utlwisia.
- Bapisa bolepi ba hao le seo o se baling.
- Ha o sa utlwisee meeeleno ya mantswe ao o sa a tsebeng, sebedisa dikishinari.
- Ha o sa utlwisee karolwana, e bale hape buutle. E balle hodimo.

## Ka morao ho palo



- Leka ho hopola tlhahisoleding e itseng.
- Etsa mmapa wa mohopolo ka dintlha tsa bohlokwa.
- Ngola kgutsufatso ho o thusa ho hopola dintlha tsa bohlokwa.
- Sebedisa dintlha tse hlhang moo o badileng ho seo o ingollang sona.



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa  
© Department of Basic Education  
Seventh edition 2017

ISBN 978-1-4315-0054-3

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.




Kereiti  
ya

I



P u o

ya SESOTHO



SESOTHO  
Buka  
2



## Tema 5: Se re natefelang

- |    |  |    |
|----|--|----|
| 65 | <b>Diphootholo tsa hae</b>   | 2  |
|    | Ho bua ka setshwantsho.<br>Ho bala dipolelo tse kgutshwane.<br>Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi.<br>Nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo.<br>Ho ngola: Kwetlisa ho ngola A.<br>Ho ngola: Kopa polelo.                               |    |
| 66 | <b>Dintja le ditweba</b>   | 4  |
|    | O tlatsa ditumannotshi hore mantswe a nyalande le setshwantsho.<br>Medumo: O fumana le ho etsetsa ditumannotshi sedikadikwe.<br>O sebedisa nteterwana ho kopanya matheba.<br>Ho ngola: Kwetlisa ho ngola lebitso la hao.                               |    |
| 67 | <b>Boithabiso letsatsing</b>   | 6  |
|    | Obua ka setshwantsho.<br>O bala dipolelo tse kgutshwanyane.<br>Mosebetsi wa mantswe: ditumannotshi.<br>Nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo.<br>Ho ngola: Kwetlisa ho ngola B.<br>Kopa polelo.   |    |
| 68 | <b>Letsatsing</b>  | 8  |
|    | Ho ngola: Tlatsa ditumannotshi ho bopa mantswe a nyalandang le setshwantsho.<br>Ho ngola: Nyalandya tlhaku e kgolo le e nyenyane.<br>Boithabiso: O bona setshwantsho se sa tsamaelaneng le tse ding sehlopheng.<br>O ngola lebitso la sehlopha ka seng |    |
| 69 | <b>Ha re bapaleng</b>  | 10 |
|    | O bua ka setshwantsho.<br>O bala dipolelo tse kgutshwanyane.<br>Mosebetsi wa medumo:medumo ya tjh.<br>O nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo.<br>Ho ngola: Kwetlisa ho ngola C.<br>Ho ngola: Kopa polelo.  |    |

## Kotara 3: Dibeke 1–4

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| <b>70</b>   | <b>Ke rata ho bapala</b>                            | <b>12</b> |
| Nyalanya mantswe le sethwantsho se nepahetseng.<br>Medumo: O fumana le ho etsetsa medumo ya tjh sedikadikwe.<br>Nyalanya mantswe le sethwantsho se nepahetseng.<br>Boithabiso: Ho latella ka mahlo.   |   |           |
| <b>71</b>   | <b>Re rata ho matha</b>                             | <b>14</b> |
| O bua ka sethwantsho.<br>O bala dipolelo tse kgutshwane.<br>Mosebetsi wa mantswe: medumo ya tsh.<br>O nyalanya dikarete tsia mantswe le dipolelo.<br>Ho ngola: O kwetlisa ho ngola D.<br>Ho ngola: Kopa polelo.<br>Sebedisa sethwantsho ho phetha pale.           |   |           |
| <b>72</b>   | <b>Tlholo</b>                                       | <b>16</b> |
| O bua ka sethwantsho.<br>Medumo: Fumana le ho etsetsa medumo ya tsh sedikadikwe.<br>O phetha pale hodima ditshwantsho.<br>O sebedisa tjh kapa ts ho getella mantswe hore a tsamaelane le stshwantsho.   |   |           |
| <b>73</b>   | <b>Lebenkeleng</b>                                  | <b>18</b> |
| O bua ka sethwantsho.<br>O bala dipolelo tse kgutshwane.<br>Mosebetsi wa medumo: sh.<br>O nyalanya dikarete tsia mantswe le dipolelo.<br>Ho ngola: O kwetlisa ho ngola E.<br>Ho ngola: O kopa polelo.   |   |           |
| <b>74</b>   | <b>Seo o ka se rekang</b>                           | <b>20</b> |
| Tlatso sh ho bopa mantswe a tsamaelanang le sethwantsho.<br>Medumo: Fumana le ho etsetsa modumo wa sh sedikadikwe .<br>Boithabiso:Ngola lenane la dintho ho ya ka sethwantsho.  |   |           |
| <b>75</b>   | <b>Padiso</b>                                       | <b>22</b> |
| O bala dipupuludo ya puo le dipolelo tse kgutshwane.<br>O bua ka sethwantsho.<br>O bala dipolelo tse kgutshwane.<br>Mosebetsi wa mantswe: medumo ya th.<br>Nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.<br>Ho ngola: Kwetlisa ho ngola F.<br>Ho ngola: Kopa polelo. |   |           |
| <b>76</b>   | <b>Ke rata dibuka</b>                               | <b>24</b> |
| Tatellano ya nteterwana.<br>Ho ngola: O araba dipotso hodima sethwantsho.<br>O tlatsa ditumannohtsi ho qetella mantswe hore a nyalane le sethwantsho.<br>Boithabiso: Ho latella ka mahlo.   |   |           |
| <b>77</b>   | <b>Ke lakatsa e ka nka ba le tlhapi</b>             | <b>26</b> |
| Ho bua ka sethwantsho.<br>Ho bala dipolelo tse kgutshwanyane.<br>Mosebetsi wa mantswe:medumo ya sh le th.<br>Nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.<br>Ho ngola: Kwetlisa ho ngola G.<br>Ho ngola: Kopa dipolelo.   |   |           |
| <b>78</b>   | <b>Phoofolo tsa lapeng le diphoofofolo tse ding</b> | <b>28</b> |
| Taka sethwantsho sa phoofolo ya setswallle mme o buisane le motswallie.<br>Medumo: O fumana le ho etsetsa sedikadikwe th,tjh,sh,tsh,hl.<br>Mosebetsi wa boithabiso: Seha diphoofolo tsa polasing ebe o di mamarisetsa hodima sethwantsho sa polasi                |   |           |
| <b>79</b>   | <b>Dibere tse tharo</b>                             | <b>30</b> |
| O ikgopotsa medumo ya ditumannohtsi.<br>O etsa buka ya disehwya ya dipale.<br>O khalaria sethwantsho sa dibere tse tharo.<br>O fumana dintho tse ipatieng sethwantshong.<br>O bala pale ya Dibere tse tharo.  |   |           |



## Tema 6: Ho etela dibaka

- |    |   |    |
|----|---|----|
| 81 | <b>Mokete wa tsatsi la tswalo</b>   | 36 |
|    | O bua ka setshwantsho.<br>O bala dipolelo tse kgutshwane.<br>Mosebetsi wa mantswe: sh, th, tjh, kg, kh, tsh.<br>O nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.<br>Ho ngola: Kwetlisa ho ngola H.<br>Ho ngola: Kopa polelo.<br>Ho ngola: Ba tlatsa mabitso,dilemo le matsatsia bona a tswalo.  |    |
| 82 | <b>Letsatsi le monate la tswalo</b>   | 38 |
|    | O bina Tsatsi le monate la tswalo.<br>O tlatsa dithaku tse nepahetseng qalong ya lenseswe<br>mme a nyalyane lenseswe le setshwantshio se<br>nepahetseng.<br>Medumo: O fumana le ho etsetsa sedikadikwe<br>medumo ya kw, r, s, d.<br>Boithabiso: O teréisa mabitso a dikgwegi alemanakeng<br>Ba tlatsa matsatsi a tswalo a bona le a metswallie.             |    |
| 83 | <b>Re ya serapeng sa diphoofolo</b>   | 40 |
|    | O bua ka setshwantsho.<br>O bala dipolelo tse kgutshwane.<br>Mosebetsi wa mantswe:kw, r, s, d.<br>Ho ngola: Kwetlisa ho ngola I.<br>Ho ngola: Kopa polelo.  |    |
| 84 | <b>Serapa sa diphoofolo tse hlahla</b>  | 42 |
|    | Ho ngola:O tlatsa mantswe a siyo ho phethela polelo.<br>Ho ngola: Ba ngola mabitso a bona, phooofolo eo ba e<br>ratang.<br>Ho ngola: Kopa dithaku.<br>Medumo: Fumana le ho etsetsa kw, r, s, d sedikadikwe.<br>Boithabiso: Tereisa mme o fumane. Ngola mabitso a<br>diphoofolo.   |    |
| 85 | <b>Polasing</b>   | 44 |
|    | O bua ka setshwantsho.<br>O bala dipolelo tse kgutshwane.<br>Mosebetsi wa mantswe: medumo ya ditumannotshi.<br>Nyalyanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.<br>Ho ngola: Kwetlisa ho ngola J.<br>Ho ngola: Kopa polelo.<br>Ho ngola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho.<br>Ho ngola: Ba ngola mabitso a bona, dilemo le lebitisla<br>sekolo sa bona. |    |

## Kotara 3: Dibeke 5–10

- |           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>86</b> | <b>Bophelo polasing</b>   | <b>46</b> |
|           | Ba etsisa medumo ya diphoofolo mme motswalle a nohe ke phoofolo efe.                        |           |
|           | Ho ngola: O tistsa mantswe a siyo ho phethela dipolelo.                                     |           |
|           | Medumo: Fumana le ho etsetsa tsh, nw, jw, tjh, tsw didikadike.                              |           |
|           | Thala mola ho bontsha seo re se fumanang phoofolong ka nngwe.                               |           |
| <b>87</b> | <b>Diserekising</b>   | <b>48</b> |
|           | O bua ka setshwantsho.  |           |
|           | O bala dipolelo tse kgutshwane.   |           |
|           | Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi.  |           |
|           | Nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.  |           |
|           | Ho ngola: Kwetlisa ho ngola K.  |           |
|           | Ho ngola: Kopa dipolelo.  |           |
|           | Hongola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho.   |           |
|           | Ho ngola: Ba ngola mabitso a bona, dilemo le ho phethela polelo.                            |           |
| <b>88</b> | <b>Diphoofolo tsa diserekisi</b>  | <b>50</b> |
|           | O taká setshwantsho sa phoofolo eo a e ratang aholo mme o ngola lebitso la yona.            |           |
|           | Ho ngola: O tlatsleletsa mantsweng ho bontsha bongata.                                      |           |
|           | Medumo: O fumana le ho etsetsa hl, sh, tl, ng, ll sedikadike.                               |           |
|           | Boithabiso: O kopanya matheba ho ya ka nteterwana ho bona hore ke phoofolo efe.             |           |
| <b>89</b> | <b>Amo le Ati ba a lahleha</b>  | <b>52</b> |
|           | Ba bua ka setshwantsho.   |           |
|           | O bala dipolelo tse kgutshwane.   |           |
|           | Mosebetsi wa mantswe: ts, hl, tsw.  |           |
|           | O nyalanya dikarete tsa mantswe le dipolelo.  |           |
|           | Ho ngola: Kwetlisa ho ngola L.  |           |
|           | O kopa polelo.  |           |
|           | O bala matsatsi a beke.   |           |
| <b>90</b> | <b>Matsatsi a beke</b>  | <b>54</b> |
|           | Ba bua ka matsatsi ao ba a ratang haholo a beke.  |           |
|           | O taká setshwantsho se bontshang seo ba se etsang ka letsatsi lena.                         |           |
|           | Ho ngola: O tlatsa matsatsi a nepahetseng a alemanaka.                                      |           |
|           | Medumo: Fumana le ho etsetsa hl, sh, tl, ng, ll sedikadike.                                 |           |
|           | Boithabiso: Tereisa mme o fumana (ho latella ka mahlo).                                     |           |
| <b>91</b> | <b>Re ya dipapading tsa bolo</b>  | <b>56</b> |
|           | O bua ka setshwantsho.  |           |
|           | O bala dipolelo tse kgutshwane.   |           |
|           | Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi.  |           |
|           | O nyalanya dikarete tsa medumo le dipolelo.   |           |
|           | Ho ngola: O kwetlisa ho ngola M.  |           |
|           | Ho ngola: Kopa polelo.  |           |
|           | Ho ngola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho.  |           |
|           | Ho ngola: O ngola lebitso la hae le ho phethela dipolelo tse pedi.                          |           |
| <b>92</b> | <b>Papadi eo ke e ratisisang</b>  | <b>58</b> |
|           | O taká setshwantsho sa papadi e ratwang haholo.   |           |
|           | Ho ngola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho.  |           |
|           | Ho ngola: O sebedisa mantswe a kgethlweng ho phethela dipolelo.                             |           |
|           | Medumo: O fumana le ho etsetsaqh, sh, ng, ts sedikadike.                                    |           |
|           | Boithabiso: kgethollo ya pono. Bu aka diphapang pakeng tsa ditshwantsho.                    |           |
|           | Fumana dintho ditshwantshong.   |           |
| <b>93</b> | <b>Lebenkele la dibapadiswa</b>   | <b>60</b> |
|           | O bua ka setshwantsho.  |           |
|           | O bala dipolelo tse kgutshwane.   |           |
|           | Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi.  |           |
|           | Ho ngola: Kwetlisa ho ngola N.  |           |
|           | Ho ngola: Kopa polelo.  |           |
|           | Ho ngola: O ngola lebitso la hae, dilemo mme o phethela polelo.                             |           |
| <b>94</b> | <b>Dibapadiswa tseo ke di ratang</b>  | <b>62</b> |
|           | O sebedisa nteterwana ho kopanya matheba ho bopa setshwantsho.                              |           |
|           | Ho ngola: O phethela dipolelo a sebedisa ditshwantsho le mantswe a kgethlweng e le tataiso. |           |
|           | Medumo: Fumana le ho etsetsa ngw, tl, kg, sw, ng sedikadike.                                |           |
|           | Boithabiso: hilophisa dintho ka dirotong tse nepahetseng.                                   |           |
| <b>95</b> | <b>Difarakatshana tse tharo</b>   | <b>64</b> |
|           | Ho bua ka setshwantsho.   |           |
|           | O bala pale ya difarakatshana tse tharo.  |           |



## Tema 7: Moo re dulang

<b>97 Tliliniki</b>	<b>68</b>
O bua ka ditshwantsho. O bala pale ya khathunu. Mosebetsi wa mantswe:ti, r, ng, nw. Ho ngola: O kwetlisa tlhaku O. Ho ngola: O kopa polelo. O taka setshwantsho ka hula ebe o ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho.	
<b>98 O fole</b>	<b>70</b>
O hopola tatellano ya diketsahalo ka ho nomora ditshwantsho. Ho ngola: Etsetsa e mong karete ya takaelso ya ho fola. Medumo: O bala dipolelo ebe o tlatsa dikgeo. O Kenya matshwao a puo polelong. O nyalanya mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.	
<b>99 Amo ngakeng ya meno</b>	<b>72</b>
O bua ka ditshwantsho. O bala pale ya khathunu. Mosebetsi wa mantswe. Ho ngola: Kwetlisa tlhaku P. Ho ngola: O kopa polelo. Ho ngola: O taka setshwantsho le ho ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho. Ho ngola: O taka setshwantsho ka ho hlomela meno le ho ngola polelo tse tharo ka sona.	
<b>100 Ho itlhokomela</b>	<b>74</b>
Ho bua ka ditshwantsho. Ho ngola: O ngola polelo ka tse pedi tsa ditshwantsho. Ho ngola: Ho bona dipolelo. Boithabiso: Tereisa mme o fumane (ho latella ka mahlo).	
<b>101 Thuso ya tsela</b>	<b>76</b>
O bua ka ditshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola Q. Ho ngola: Kopa polelo. Ho ngola: O taka setshwantsho ka ho tshela mmila le ho taka setshwantsho ka seo.	

<b>102 Boipaballo mmileng</b>	<b>78</b>
O khala mabone a sephethepheth . O phethela dipolelo ka ho tlatsa mantswe a siiweng. Nyalyana mantswe le matshwao a tsela a nepahetseng.	
<b>103 Dipalangwang</b>	<b>80</b>
O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: O ikgopotsa ts, l, e, t. O kwetlisa ho ngola R. Ho ngola: Kopa polelo.	
<b>104 Ho tsamaya</b>	<b>82</b>
Seha mefuta e fapaneng ya dipalangwang mme o e mamarisetse ho fatshe, lewatle kappa moyeng.	
<b>105 Mollo</b>	<b>84</b>
O bua ka mollo. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: mantswe a ile (lekagthe lefetile). Ho ngola: O kwetlisa S. Ho ngola: Kopa polelo. Ho ngola: O taka setshwantsho sa mollo ebe o ngola ka sona.	
<b>106 Mollo</b>	<b>86</b>
O bua ka ditshwantsho. Ho ngola: o ngola dipolelo ka setshwantsho. Medumo: Fumana mantswe a nang le -ile. Tereisa mme o fumane. Thusa rasetimollo ho fihla mollong (ho latella ka mahlo).	
<b>107 Sekolong</b>	<b>88</b>
O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: mantswe a nang le -ile. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola T. O taka setshwantsho ho bontsha seo ba ratang ho se etsa sekolong ebe o ngola ka yona.	

## Kotara 4: Dibeke 1–4

<b>108 Seo re se etsang sekolong</b>	<b>90</b>
O taka setshwantsho sa motswalla wa hae sekolong ebe o ngola polelo ka yena. O tlatsa maetsi a siiweng ho phethela dipolelo. O nyalyana mantswe le ditshwantsho.	
<b>109 Kamora nako ya sekolo</b>	<b>92</b>
O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo ka setshwantsho. Mosebetsi wa mantswe. O kwetlisa ho ngola U. O ngola dipolelo ka seo ba se entseng letsatsi le fetileng mme o tshwantsha polelo.	
<b>110 Bosiu</b>	<b>94</b>
O bina pina ya Naletsana e benyang. Papadi ya mantswe ho kopanya le ditshwantsho. O tlatsa mantswe a siiweng ho phethela dipolelo. O Kenya matshwao a puo dipolelong.	
<b>111 Ho tlatsa medumo</b>	<b>96</b>
O hlophisa le ho tshwantsho le ho kopa mabokoseng a modumo a nepahetseng. O etsa buka ya disehwa ya pale ya bere Pooh. Medumo: tjh, shw, th, jw, t, tl, k, tsh, ts, hl.	
<b>112 O bala pale ya Winnie the Pooh</b>	<b>97</b>



## Tema 8: Lefatshe la rona

<b>113 Boemo ba lehodimo</b>	<b>102</b>
O bua ka ditshwantsho. O bala dipudulwa tsa puo le dipolelo. Mosebetsi wa mantswe. O kwetlisa ha ngola V. O taka setshwantsho ka boemo ba lehodimo mme o ngola seholhwana sa setshwantsho.	
<b>114 Boemo ba lehodimo bo jwang?</b>	<b>104</b>
Ho ngola: o ngola dipolelo ka ditshwantsho. O sebedisa makgethi hophethela dipolelo. Medumo: O fumana le ho etsetsa tjh, b, ph, p, m sedikadikwe. O Kenya matshwao a puo dipolelong. O bontsha phapang pakeng tsa diaparo tsa maemo a fapaneng a lehodimo.	
<b>115 Ho na le sefeso</b>	<b>106</b>
O bua ka setshwantsho. O bala pale e kgutshwane. Word work: O ikgopotsa th, st and sh. O ngola dipolelo ka mantswe ana. O kwetlisa ho ngola W. O taka setshwantsho ka sefeso mme o ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho.	
<b>116 Ka tsa bolepi hape</b>	<b>108</b>
O tlatsa maemedi. O bala tjhate ya boemo ba lehodimo mme o arabu dipotso hodima yona. O boloka tjhate ya boemo ba lehodimo matsatsi a mahlano.	
<b>117 Bongi le Ati ba jala meroho</b>	<b>110</b>
O bua ka setshwantsho. O bala matshwao le pale e kgutshwane . Mosebetsi wa mantswe: tsh, d, m. Ho ngola: O kwetlisa X. O ngola lenane la meroho e kenyaleditsweng setshwantshong. O hlophisa ditlhulwana le meroho ebe o ngola polelo ka hoy a ka moo a di ratang kateng.	

<b>118 Ho lema tshimong ya rona</b>	<b>112</b>
O bua ka setshwantsho. O tlatsa maetsi ho qetella dipolelo. O Kenya matshwao a puo dipolelong. O seha ditshwantsho tsa meroho le ho di mamarisetse hodima tjhateng ya bara.	
<b>119 Serapeng sa diphoofolo tse hlaha</b>	<b>114</b>
O bua ka setshwantsho. O bala pale e kgutshwane le matshwao. Mosebetsi wa mantswe: o ikgopotsa medumo ya ng, q, jw, m. O kwetlisa ho ngola Y. O ngola ka diphoofolo tse setshwantshong.	
<b>120 Diphoofolo tse hlaha</b>	<b>116</b>
O tshwaya dikarolo tse fapaneng tsa diphoofolo tse pedi. Ho ngola: O phethela tjhate ka diphoofolo. O tlatsa mantswe a siiweng ho phethela dipolelo. O latela ditaelo ho phethela setshwantsho.	
<b>121 Dinako tsa selemo</b>	<b>118</b>
O bua ka ditshwantsho tsa dinako tsa selemo. O hlophisa mantswe ka mabokoseng a medumo. Mosebetsi wa mantswe: medumo ya th, ph, s, e. Ho ngola: O kwetlisa tlhaku S. O taka setshwantsho ka nako ya selemo eo a e ratisisang ebe o ngola dipolelo ka yona.	
<b>122 Matsatsi, dibeke le dikgwedi</b>	<b>120</b>
O bua ka alemanaka. O arabu dipotso hodima alemanaka. O tlatsa mantswe a siiweng ka dinako tsa selemo. O bona nako ya selemo, diphoofolo le dijalo setshwantshong.	

## Kotara 4: Dibeke 5–8

<b>123 Lewatle</b>	<b>122</b>
O bua ka setshwantsho. O bala matshwao le pale e kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: medumo ya wh, sh, ck. O taka setshwantsho sa phoofolo ya lewatle ebe o ngola polelo ka yona.	
<b>124 Hlapi (Ka tlasa lewatle)</b>	<b>124</b>
O kopanya matheba hoy a ka nteterwana ho phethela setshwantsho. O tlatsa mabitso a dihlapi ho phethela dipolelo. O sebedisa matshwao a puo dipolelong. O fumana le ho etsetsa hl, tshw, s, h Sedikadikwe. Boithabiso: Tereisa mme o fumane.	

<b>125 Bubu ngwana wa tlou o a lahleha</b>	<b>125</b>
--	------------





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.




Ha re baleng

Ati o na le katse.



Jabu o na le nonyana.



Bongi o na le ntja.

Amo o na le tweba.





Letsatsi:



Bala mantswe. Mamele medumo.

Mantswe a

nna

yona

matha

katse	ntja	amo
tweba	nko	seo
yona	nku	tseo



Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Katse le tweba

di mathile.



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng




a a

A A



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Katse le tweba di mathile.



Ha re etseng

Tlatsa tlhaku e nepahetseng o nyalanye lentswe le setshwantsho se nepahetseng.

k<sup>a</sup>tse

mmu \_

oloi

t<sup>a</sup>ja

pen \_

\_ ama

nal \_ te

atiba

p \_ tsi

poon \_



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

a	M <sup>a</sup> riha a haufi.
e	Katse le tweba di mathetse ka ntle.
i	O tlile le pitsa ya ka.
o	Amo o robala fatshe.
u	Sefuba sa hae se utlwahala o le hole.




Letsatsi:



Boikgathollo

Latella ditlhaku ho qetella setshwantsho sena. Se kgabise ka mebala.  
Jwale re qoqele na phoofolo ena e ka ba phoofolo ya bohlokwa lapeng na?



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola lebitso la hao.

Titjhere: Saena


Letsatsi

5



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Re ithabisa letsatsing.

Re rata ho tjheka mekoti le ho matha.

Ke na le kepisi e kgubedu.

Ke dula hodima moseme ebe ke ja kuku.





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamele medumo.

Mantswe a

bua

letsatsi

rona

dula	hodimo	kgubedu
bua	katiba	bohobe
kgubedu	ithabisa	moseme



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Re      ithabisa      letsatsing.

b b



B B

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Re ithabisa letsatsing.



Ha re ngoleng

Qetella mantswe a latelang o a nyalanye le ditshwantsho.  
Sebedisa ditlhaku tsena.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---

k _ tse	k _ tiba	m _ nna	_ ka
k _ ma	ntj _	nts _ ntsi	nt _
b _ the	l _ tsatsi	p _ ne	l _ ino
mod _ sa	morut _	k _ loi	b _ se
r _ ta	b _ a	mar _	b _ na



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa mola o bapise tlhaku e kgolo le e nnyane.

a	e	i	o	u
U	O	E	I	A



Boikgathollo

Seha setshwantsho se sa tsamaelaneng le sehlopha sena. Jwale ngola lebitso la sehlopha ka seng. Sebedisa mantswe ana ho o thusa. Re o etseditse mohlala.

tholwana

dintja

dimela

diaparo

dikoloi

dikatse

		dintja

Titjhere: Saena

Letsatsi

9

## 69 Ha re bapaleng



Ho a thabisa ho bapala letsatsing.  
Re rata ho bapala.  
Ke rata ho matha le ho tlola.





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamele medumo.

Mantswe a

bana  
rata  
thaba

mo <b>tho</b>	<b>th</b> ala	<b>th</b> inya
ma <b>th</b> a	<b>th</b> ata	<b>th</b> imola
ra <b>th</b> a	<b>th</b> abo	<b>th</b> uto



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Ho

a

thabisa

ho

bapala.



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng

C C



C C



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ho a thabisah o bapala.

Titjhere: Saena

Letsatsi

11



Ha re etseng

Bapisa lentswe le setshwantsho se nepahetseng.



matha



moswinki



tlola



raha



dula



sesa



ema



tlola tlola



Ha re etseng



Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

th	Ho a <del>th</del> abisa.	
th	Lolo ke ntja e thabisang.	
th	Letsatsi la kajeno le mofuthu.	
th	Ditsuonyana di thabela ho bapala.	
th	Ke thabela ho thaba le bana ba bang.	
th	Bana ba thari e ntsho ba rata ho ya kerekeng.	



Letsatsi:



Ha re bapiseng

Nyalanya mantswe le setshwantsho se nepahetseng. **Etsa** sedikaadikwe lentsweng le leng le le leng.



thari

thaba


ratha

thinya



Boikgathollo

Thusa bana ba na  
ho fumana phaka.



Titjhere: Saena

Letsatsi

13

# 71 Re rata ho matha



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Re rata ho **matha**.

Ati le Amo ba **matha** ka lebelo le makatsang.

Lolo, ntja ya ka e morao ka nako tsohle.

Ema Lolo! Ema!





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a

matha  
haholo  
lebelo

matha	thala	morethetho
motho	thero	motheo
batho	thea	letheba



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Re                  matha                  kapele.



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



d d

D D



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Re matha kapele.



Boikgathollo

Bua le motswalle wa hao ka ditshwantsho  
tsena tse pedi. Ho etsahala eng?



Titjhere: Saena


Letsatsi

15



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

el	Re matha kap  el.
el	Amo o fihla pele.
el	Lolo o fihla morao empa o qadile pele ho rona.
el	Ema pela lebone le lekgubedu.
el	Pela e hlokile mohatla ka ho romeletsa.





Letsatsi:




Jwale bua le motswalle wa hao ka ditshwantsho tsena.  
Ho etsahala eng?



Qetella mantswe mme o a nyalanye le ditshwantsho. Sebedisa **em** kapa **th**. Re o etseditse mohlala.



<b>em</b> a
ra <u>  </u> a
<u>  </u> a
<u>  </u> uba
<u>  </u> aba



Titjhere: Saena

Letsatsi



O lebenkeleng.

O tla fumana eng?

O tla fumana ditjhipisi, nama, tjhese le lebese.





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a

rata  
bona  
roma



rata	reka	roma
ratile	rekisa	ronngwe
ratwa	rekile	romile



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

O ka lebenkeleng.



e e

E E



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ha re ngoleng

O ka lebenkeleng.




Titjhere: Saena

Letsatsi

19




Ha re etseng




Medumo

Tlatsa **le** qalong ya lentswe le leng le leng. Nyalanya mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.

**le** ruarua**watle****nong****ino****fatshe****oto**

r	<b>R</b> e <b>r</b> ata nama ya nku.
r	Dinku di rata jwang.
r	O ilo reka lebenkeleng.
r	Mosi o rekile diphahlo.
r	Ke rata hempe e tshweu.
r	O mo rata ka lerato la nnete.





Letsatsi:



Boikgathollo

Sheba setshwantsho mme o ngole lethathama la dintho  
tsohle tseo a di rekileng lebenkeleng.




Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ena ke buka ya  
bohlokwa.

Tjhe Lolo. Tlohela o  
ntja e seleng!



Ha re baleng



Ba ne **ba bala** buka e tenya.  
Yaba Lolo o tlolela ho bona.  
Ke a kgolwa Lolo ke ntja e seleng.





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a



bua  
bala  
besa

bala	balang	badile
buka	bua	bula
besa	benya	benghadi



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.



Ngololla ditlhaku tsena.



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Babala buka e tenya.

Titjhere: Saena

Letsatsi

# 76 Ke rata dibuka



Ha re etseng

Tlatsa ditlhaku tse siyo dibukeng tsena.



Ha re ngoleng


Ke buka di feng tse tenya?

Ke buka di feng tse nyane?

Bala hore dibuka tsena di kae ka palo:

kgubedu	
tshehla	
pinki	

tala	
bolou	
perese	





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Qetella mantswe o a nyalanye le setshwantsho. Sebedisa  
ditlhaku tsena.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---



k	o	l	b	e	
n	t	j			
m	o	k	t	l	a
m		l	am	u	
t	l		lat	lo	la
m		p	o		
m		t	ha		
		t	s	a	tsatsi



Boikgathollo

Thusa bana ho fumana  
balunu e tshwanang le  
dihempe tsa bona  
ka mmala.



Titjhere: Saena

Letsatsi

# 77 Ke lakatsa e ka nka ba le tlhapi



Ena ke ntja.



Ena ke **katse**.



Di na le madinyane.

Ke **lakatsa** eka nka ba le tlhapi.



Bala mantswe. Mamela medumo.

<b>lakatsa</b>	<b>tsena</b>	<b>katse</b>
<b>makatsa</b>	<b>tsane</b>	<b>metsi</b>
<b>letsatsi</b>	<b>tsela</b>	<b>letsa</b>





Letsatsi:



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Ke

tlhapi

ya

ka

ena.



g g



Ha re ngoleng


Ngololla polelo.

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



G G



Ke tlhapi ya ka eng.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re etseng

Taka setshwantsho sa phoofolo eo o nahananang e ka ba phoofolo ya bohlokwa lapeng. Bolella motswalle wa hao hobaneng o nahana hore e kaba phoofolo ya bohlokwa.



Ha re etseng


Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

e	<b>E</b> na ke ntja ya ka.
m	Ba na le madinyane.
s	Re sesa lewatleng.
q	Ba ruile senqanqane.
th	Nonyana e hodima thaba.
a	Ba bapala le ntja.



Boikgathollo

Seha diphoofolo leqepheng leo o shebaneng le lona mme o di kgomaretse setshwantshong se nepahetseng.





Letsatsi:



Boikgathollo

Ke diphoofolo di feng tsa hae tsa bohlokwa?  
Ke diphoofolo di feng tse hlaha?  
Ke diphoofolo di feng tse dulang dipolasing?



Titjhere: Saena

Letsatsi



Tlotlontswe

Bala Mantswe ana ebe o thusa Goldilocks le ngwana  
bere ho hlophisa medumo e nepahetseng  
mabokoseng.



kolobe

metsi

ema

fula

fumana

moru

inama

aka

bana

ema

nepa

bina

lona

thusa

lesedi

bua



a


e

i

o

u





4

13

Ke maswabi ke  
jele papa ya hao.

O motswalle wa ka  
wa nnete.



Bere e nyane e thabile. E  
fumane motswalle.

16

1



## Dibere tse tharo





Goldilocks o a tsoha. O tshohile.

Tlo re tsamaye ha nyane ha motoho o ntse o fola.



Motoho o tjhesa haholo.



Motoho ona o monate.




Ke yane.

Dibere tse tharo di pheha motoho.

Ke mang ya ntseng a  
robetse betheng ya ka.



Ke lakatsa e ka  
nkabe ke na le  
motswalle.




Ngwana bere ha a na  
metswalle.

12

5

Bethe eno e  
kukunela haholo.  
  
Bethe eno e a  
roballeha.

Bethe ena  
e lokile.



O ilo robala.


8

9



Ke lapile haholo.  
Ke nkgelwa ke dijo tse  
monate.

Ke mang ya ntseng  
aja motoho wa ka?



Ke mang ya ntseng  
aja motoho wa ka?

Goldilocks o bona ntlo ya  
bona.

6

II

Ke mang ya ntseng a  
ja motoho wa ka?



Motoho o  
tjhesa haholo.

O bata  
haholo.



O utlwile tatso ya motoho.

10

7




Letsatsi:



Boikgathollo

Kgabisa setshwantsho sena sa dibere tse tharo ka mebala.  
Fumana kgaba, teraka, watjhe, thae, borashe ba meno le mokotla wa  
letsoho.



TEACHER: Sign \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

35

# 81 Mokete wa tsatsi la tswalo



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng



Kajeno ke letsatsi la Ati la tswalo.

Kaofela re a **bina** ebile re a **bapala**.

Ati o **tima** dikerese.

Re ile ra opa **matsoho**.

Re na le dijo tse **ngata**.



Letsatsi:

Mantswe a  
tlwaelehileng



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

bapala	tima	shapa	bina
banana	moma	shahla	bitsa
bangata	loma	sheba	bidikisa

bapala  
rona  
bina



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



h h

H H



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Re bapalare bina.

Handwriting practice lines for the sentence above.

Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke \_\_\_\_\_.

Ke na le dilemo tse \_\_\_\_\_.

Letsatsi la ka la tswalo ke \_\_\_\_\_.

Titjhere: Saena

Letsatsi



Kgetha o be o tlatse ditlhaku tse nepahetseng qalong ya lentswe hore lentswe le nyalane le setshwantsho se nepahetseng.



<u>iela</u>	Ma	<u>lakga</u>
<u>tolloha</u>	f	<u>ru</u>
<u>sapo</u>	o	<u>ofa</u>
<u>unu</u>	fo	<u>amaya</u>
<u>ipa</u>	ts	<u>pa</u>





Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe mohlala.



mo	Ke mpho ya <b>mo</b> tho enwa.
ba	Bana ba sekolo ba bina pina ya setjhaba.
me	Mesebetsi ha e yo.
le	Letsatsi le a tjhesa.
ma	Amo o tsamaile mafatshe.



Boikgathollo

Fumana mabitso a dikgwedi tsa tswalo alemanakeng. Jwale tlatsa lebitso la hao kgwedding eo o hlahleng ka yona. Tlatsa mabitso a metswalle ya hao dikgweding tseo ba hlahleng ka tsona.

### Alemanaka ya tsatsi la tswalo

Pherekong

Hlakola

Hlakubele

Mmesa

Motsheanong

Phupjane

Phupu


Phato

Lwetse

Mphalane

Pudungwana

Tshitwe



Re **serapeng** sa diphoofolo.

Dinonyana di a bina ebole di phahamisa mapheo a tsona. Kwena e robetse.

Tau e a rora.




**Tlotlontswé**

Bala mantswe. Mamela medumo.

kwena	rona	sekolong	dinko
mokwena	roma	serapeng	dinkgo
kweneha	rola	sefateng	dintja

Letsatsi:

Mantswe a  
tlwaelehileng



Re bona sengangane.

Ha re ngoleng



Ngololla polelo.

Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho



Titjhere: Saena

Letsatsi

# Serapa sa diphooftlo tse hlaha



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe dikgeong. Sebedisa mantswe a na ho o thusa.

nonyana

kwena

tau



e robala letsatsing.



e phahamisa mapheo.



e a rora.



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke


Phoofolo eo ke e ratang haholo ke

e na le mela.



Ha re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.



i :

I




Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.



ina

O a b(in).



map

Nonyana e phahamisa mapheo.

kg


Noha ya mokwepa e kgolo.

or

Tau e a rora.

tsh

Ke na le pene e ntsho le e tshehla.




Thusa bana ho fumana diphoofolo. Ha o fumana phoofolo, ngola lebitso ka tlasa setshwantsho sa yona.

Boikgathollo



tshwene



thutlo



kgudu



qwabi



senqanqane



kwena





pela

tau

kubu

tlou





Re **polasing** kaofela ha rona.  
Rapolasi o **kganna** tereketere.  
O **jetse** dinawa.  
Re fumana lebese la **dikgomo**.  
Re fumana mahe a **dikgoho**.



Letsatsi:

Mantswe a  
tlwaelehileng



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

rata  
bona  
roma

kgomo	jetse	polasing
kgora	letsatsi	sebakeng
kgoho	letsema	motseng



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng

j j



J J



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Jwang bo botalabo a hola.

Handwriting practice lines for the word 'Jwang bo botalabo a hola.'

Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke

Ke dilemo di

Lebitso la sekolo sa ka ke

Ke kereiting ya

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re etseng

Etsa medumo e etswang ke diphoofolo tsa mapolasing. Motswalle wa hao o tshwanetse ho fumana hore o phoofolo e feng.



Ha re ngoleng

Tlatsha mantswe dikgeong.



letata


jwang

mose

tshepe


terekere

Rapolasi o kganna



a sesa molatswaneng.

Dikgomo di fula



Ngwana o na le



o motjha.

Rapolasi o letsas



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

tsh

Rapolasi o letsas **tsh**epe hoseng.



nw

Re nwa lebese ka mehla.



jw

Jwang ba polasing bo botala.



tjh

Re fumana tjhese e hlahang lebeseng.

tsw

Molatswana wa polasing o monyane.






Letsatsi:



Ha re etseng

Thala mola ho bontsha hore re  
fumana eng diphoofolong tsena.



Titjhere: Saena

Letsatsi

## 87 Diserekising



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.




senomaphodi



tlou



tente ya diserekisi



seswaswi

bana



Ha re baleng

Re ka tenteng.

Phoofolo ya lewatle e bapala ka  
bolo. Tau e hlahisa meno a yona a  
bohale.



Re opela seswaswi matsoho.



phoofolo ya lewatle

Letsatsi:

Mantswe a  
tlwaelehileng



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

bapala  
hlahisa  
ile

hlahisa	shapa	matsoho	bapala
hlapa	shahla	letsoho	bolo
hlaha	shapela	matsomi	bontsha



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



k k

K K



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Re kene ka tenteng.



Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke \_\_\_\_\_  
Ke dilemo tse \_\_\_\_\_  
Ke batla ho ya \_\_\_\_\_


Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re etseng


Taka phoofolo eo o e  
ratang T-sheteng ya  
hao. Ngola lebitso la  
yona sebakeng sena.






Ha re ngoleng


Kenya **di, ma le ba** qalong ya mantswe ana hobane setshwantsho ka seng se  
bontsha dintho tse fetang bonngwe.



**di**apole

kgomo

tereketere



**tata**

**nana**

**shemane**




Letsatsi:



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.



hl	Diphoofolo tsa diserekisi di sha <b>hlile</b> .
sh	Re ile ra opela seswaswi matsoho.
tl	Tlou e ne e hlahisa meno a yona.
ng	Re kene ka tenteng ya diserekisi.
ll	Ngwana o ne a lla.



Boikgathollo

Kopanya ditlhaku ho fumana hore ke e feng phoofolo ena ya diserekisi.



Titjhere: Saena

Letsatsi



E ne e le Mantaha.

Re **ile** ra ya bapala le matata **molatswaneng**.

Re ile ra **lahleha**.

Amo a wa a tswa kotsi letsohong.

Lolo, ntja yaka ya re **fumana**.



Letsatsi:

Mantswe a  
tlwaelehileng




Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

letsoho	lahleha	molatswana
letsopa	lahlela	seratswana
tsoha	hlapa	letswai

bapala  
lahisa  
ile



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Re ile molatswaneng.



Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ke letsatsi le feng kajeno? Beha ✗ pela lebitso. Etsa sedikadikwe tsatsing la hao la bohlokwa. Ke letsatsi le feng hosane? Etsa letshwao ✓ pela lebitso.

Sontaha		Mantaha		Labobedi	
Laboraro		Labone		Labohlano	
Moqebelo		Sontaha			

Titjhere: Saena

Letsatsi



## Ha re etseng

Ke letsatsi le feng la beke leo o le ratang?



Taka setshwantsho ho bontsha seo  
o ratang ho se etsa ka letsatsi lena.





## Ha re ngoleng

Labone

Laboraro

Mantswe ana a wele alemanakeng.  
A kenyé dikgeong tse nepahetseng.

# Mantaha

Sontagh

Labobedi

Labohzano



Bala dipolelo, fumana o be o etse  
sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka



hl	Diphootholo tsa diserekisi di sha <b>hlile</b> .
sh	Re ile ra shapela seswaswi matsoho.
tl	Tlou e ne e hlahisa meno a yona.
ng	Re kene ka tenteng ya diserekisi.
	Ngwana o ne a   a.



Letsatsi:



Boikgathollo

Thusa Amo le Ati ho fihla hae ba bolokehile.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ke Moqebelo kajeno.

Re sheba Bafana Bafana ba **raha** bolo.

Ke **tshwara** aesekrimi e batang.

E **qhibidiha** letsohong laka mme ke a e leka.

Re opela Bafana Bafana matsoho.

Letsatsi:

Mantswe a  
tlwaelehileng



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

sheba  
bolo  
rona

qhibidiha	reka	olo	raha
qhitsa	roka	bata	rona
leqhubu	leka	bua	roma



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



m m

M M



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Ke tshwarda aeseke rimi.



Handwriting practice lines for the sentence above.

Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho

Ha re ngoleng



Handwriting practice lines for the sentence above.



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke \_\_\_\_\_.  
Ke rata ho sheba \_\_\_\_\_.  
Ke rata ho ja \_\_\_\_\_.

Titjhere: Saena

Letsatsi

# Papadi eo ke e ratang




Ha re etseng

Etsa setshwantsho o bontshe papadi eo o e ratang haholo.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho sa hao.



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tsena.



tlhapi




bapala



setene



seeta se setsho



tsuonyane

Ena ke \_\_\_\_\_.

Ba ka \_\_\_\_\_ bolo.

Ena ke \_\_\_\_\_.

Sena ke \_\_\_\_\_.

Seeta sena se \_\_\_\_\_.



Letsatsi:



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale  
ka ha ho entswe ka mohlala.




Io	Ho bata haho <b>Io</b> .	
----	--------------------------	--

qh	O qhoba bana ho ya bapala bolo.
----	---------------------------------

sh	O sheba bolo ho TV ya hae.
----	----------------------------

ng	Re tswa lebaleng la dipapadi mmoho.
----	-------------------------------------


ts	Dieta tsena di ntsho.
----	-----------------------



Bua ka dipapadi tsena tse pedi.

Bolella motswalle wa hao ka se tshwanang le se fapaneng ka tsona.

Boikgathollo



Jwale sheba haeba o ka fumana, mme o etse sedikadikwe dinthong tseo setswantshong.

Etsa letshwao la ✓ ha o di fumane.

aesekerimi	
lebanta	
setene	
tlhapi	

seeta	
digalase tsa letsatsi	
tsuonyana	
folakga	

Titjhere: Saena

Letsatsi

## 93 Lebenkele la dibapadiswa




Re ka lebenkeleng la dibapadiswa.

Re bona **dipopi**, diboloko le dikoloi.

Sheba **letata** le **teraka**.

Re bona dibapadiswa tse ngata.



Letsatsi:

Mantswe a  
tlwaelehileng



Tlotlontswé

Bala mantswe. Mamela medumo.

bona  
sheba  
lona

lebenkele <b>ng</b>	dipopi	letata	ntsho
sefat <b>ng</b>	dipapa	letamo	ntshiya
sekolong	dipompo	letaere	ntsha



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng

n n

N N



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Re bapala re bina.

Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke

Ke lemo tse

Ke rata ho bapala le

Titjhere: Saena


Letsatsi

# Dibapadiswa tseo ke di ratang



Ha re etseng

Kopanya matheba ho fumana hore  
ke sebapadiswa sefeng sena.



Ha re ngoleng

Ngola sebapadiswa seo ngwana ka mong a se ratang. Sebedisa mantswe  
ana ho o thusa.

popi

diboloko

bere

koloi

teraka

Ati o batla



Bongi o batla



Amo o batla



Ngwana e monyane o batla



O na le



e kgubedu.



Ho balo dibuka:

Latela ditaelo mme o etse buka e tshwanang  
le ena e sehuweng. E nkele hae mme o e balle  
metswalla ya hao le ba lelapa.



E mong le e mong  
o tshwanetse ho  
iketsetsa ntlo.

Ke tla etsa ntlo  
ya ka mona.

Re tshwanetse ho  
itshirelletsa ho  
Phiri.


4



Aaa! Ho  
a tjhesa!

Then the wolf comes down the  
chimney.

13




Ha re balehe le phiri e kgolo e  
sa lokang, phiri e kgolo, phiri e  
kgolo e sa lokang.

16



## Dikolobe tse tharo tse nnyane



1



Ke a tsamaya nkeke  
ka kgutla le kgale.

14



Re tlamehile  
ho itlhokomela.  
Phiri e  
fosahetse.

Ke lapile. Dikolobe  
tsane tse tharo,  
di shebeha di le  
monate. Ke tla dija  
mantsiboya.

3

Phiri e bona dikolobe. E lapile  
haholo.

E batla ho di ja.



Re ilo dula matlong a  
rona jwale.


Sala hantle,  
mme.

Re thabile.

Dikolobe tse tharo tse nyane  
di tloha hae.

Ba ilo haha matlo a bona.

2



Ha re balehe  
Phiri e kgolo e  
sa lokang.

Yaba Phiri e a baleha, ya  
se ke ya kgutla hape.

15

Phakisang re behe  
metsi a tjhesang.



Kolobe ya beha metsi a  
tjhesang setofong ba a beha  
ka tlasa tjhembele yaba Phiri e  
kena ka yona.


12

Ke ilo haha ntlo  
ya jwang kapele.  
Ebe ke a bapala.



5

Tjhe bo!  
Kolobe e  
nnyane mpulele.



Phiri e thuba ntlo, kolobe e  
nnyane e balehela ho moholwane  
wa yona ntlong ya dithupa.

8

Tjhe bo!  
Kolobe e nyane  
mpulele.

Phiri e thuba ntlo. Kolobe tse  
nyane tse pedi di balehela ho  
moholwane wa tsona ntlong ya  
diten.

9



Ke tla haha  
ntlo ya ka  
kapecle ka  
dithupa. Ebe  
ke bapala  
letsheare lohle.


Tjhe bo!

Phiri e a thuba e  
thube,  
empa ntlo ha e wele  
fatshe.

6

II

Kolobe e nnyane  
mpulele.



Ke tla haha ntlo ya  
ka ka ditene. E tla  
nka nako e telele. E  
tla ba thata.

10


7



Letsatsi:



Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.



ngw	<b>Ngw ana o rata diboloko.</b>	
tl	<b>Bongi o batla popi.</b>	
kg	<b>Teraka e kgubedu e ntle.</b>	
sw	<b>Ho na le dibapadiswa tsa mefuta e mengata.</b>	
ng	<b>Re reka lebenkeleng le haufi.</b>	



Thusa ho hlwekisa. Beha dintho tsena ka mananeo baseketing e nepahetseng. Etsa mola ho tloha nthong ho ya basekiting e nepahetseng.

jeresi

hempe

marukgwe

dijini

bere

dieta

popi

apole



diboloko

terako

malepa

lamunu

lebese

kuku



tjhese

Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



Ati o a kula.



A re ye  
tliliniking.



Mme wa hae o mo isa tliliniking.



Ngaka e hlahloba Ati.



Ke a leboha mme.

Ngaka e re Ati a robale betheng.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo  
tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa  
matswe a hlhang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a  
tlwaelehileng

dula  
mme  
robala

tlameha	robala	ejang	nwa
tlaleha	rohaka	bapalang	nwele
tlatlarietsa	rona	emang	nwesa



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng

O O

O O



Ngololla polelo.

Ha re ngoleng

# Atio ile ngakeng.



A re ngoleng

Etsa setshwantho sa ka nako  
eo o neng o kula. Ngola polelo ka  
setshwantsho sa hao.

Handwriting practice lines for the word 'Atio ile ngakeng.'

Handwriting practice lines for the word 'Atio ile ngakeng.'

Titjhere: Saena

Letsatsi

69



Hare etseng

Etsa lenane la ditshwantsho ho bontsha tatelano e nepahetseng.




A re ngoleng

Etsa karete  
o lakaletsatso  
motho eo o mo  
tsebang a kula  
mahlohonolo  
hore a fole.



O FOLE  
KAPELE!





Letsatsi:



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.



tliliniki	Ati o ile tliliniki ng.
bohloko	Hloho ya Ati e _____
dipilisi	O tlamehile ho nka _____
betheng	Ati o tlameha ho dula _____
fodile	O ikutlwa a _____

Thala mola ho nyalanya ditshwantsho le mantswe a nepahetseng.

Boikgathollo



Titjhere: Saena

Letsatsi

71



Ha re bueng

Sheba ditshw antsho. Bu a ka tsona.

Leino la ka le bohloko.

Are ye ngakeng  
ya meno.

Ha re baleng



mooki

setulo

borashe ba meno




sesepa sa meno

O seke waja  
dipom pong.

boro

lesira

phousetara

Hopola, o tlameha ho  
hlatswa meno tsatsi le leng  
le le leng.Ke a leboha. Ke  
ikutlw a ke fodile.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo  
tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa  
matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a  
tlwaelehileng

wena  
ngaka  
dula

ngaka	mme	dipompong
ngata	mmangwane	dijo
ngola	mmantwa	dinomaphodi

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



p p

P P

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



Amo o ile ngakeng ya meno.



A re ngoleng

Etsa setshwantsho o bontshe ka moo o  
hlokomelang meno a hao ka teng. Jwale  
ngola polelo ka setshwantsho sa hao.

Handwriting practice lines for the word 'Amo o ile ngakeng ya meno.'

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



A re ngoleng

Ngola polelo ka tse pedi tsa ditshwantsho tsena.

--	--

--	--



Letsatsi:



Ha re ngoleng


Na di ka ba nngwe (1) kapa pedi (2)? Tlotsa mmala bolokong  
ba lentswe le nepahetseng.



katse      dikatse




Senqanqane      Dinqanqane



letata      matata



leino      meno



letsoho      matsoho




leoto      maoto



Boikgathollo

Thusa Amo ho fumana  
tsela e yang ngakeng  
ya meno. Thusa Ati ho  
fumana tsela e yang  
tliliniking.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



Sheba lehlakoreng le letshehadi.



Sheba lehlakoreng le letona.

Sheba lehlakoreng le  
letshehadi hape.

Jwale feta.



O tlameha ho sheba mahlakoreng ohle ha o feta.

Ema, sheba ka lehlakoreng le letshehadi  
le le letona. Sheba ka ho le letshehadi hape.

Jwale feta.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo  
tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa  
matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a  
tlwaelehileng

sheba  
hape  
hang

feta	tlameha	lehlakore	hape
fepa	tlatsa	letshehadi	hang
fula	tladi	letona	habedi

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



q q

Q Q

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng




Jwale ngola dipolelo ka setshwantsho sa hao.



A re ngoleng

Etsa setshwantsho o ka ho feta  
ha hao tseleng. Jwale ngola polelo  
ka setshwantsho sa hao.



Titjhere: Saena

Letsatsi

# Boipaballo mmileng



Ha re etseng

Tlotsa m mala m abo neng a tsela. Haufi le m mala, ng ola lebitso. Bolela hore m mala o na o b o lela eng. Tlatsa mantswe dikgeong tse nepahetseng.

tsam aya


em a

itu kisetse ho em a



Ngola m mala

O etsa eng ha e le m mala ona?



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo mohlalao latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo en ngwe leen ngwe.

letshehadi

tala

feta

Em a

letona



Retlam eha ho sheba letso hong le **(letshehadi)**  
le le letona.



Sheba peleo feta

Em a ha lebo ne le lekgubedu le **hlaha**

Feta ha lebo ne le le **letala**

Sheba letso hong le letshehadi le le





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Nyalanya lentswe le letshwao la tsela le nepahetseng.



sheba ka  
letsohong le  
letona



sheba ka letsohong le  
letshehadi



ha ho kenwe



bana ba a feta



baesekele ha e dumellwe

ema



# 103 Dipalangwang

Kotara ya 4 – Beke 1–5




Ha re bueng

Sheba  
ditshwantsho.  
Bua ka tsona.



Ha re baleng

Mof. Zita  
o kganna  
Gautrain.  
E **lebelo** haholo.  
Ke ya ka bese  
sekolong.  
Ke palama  
**setopong** sa  
bese.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela mediumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya yao  
ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

<b>tsamaya</b>	<b>lebelo</b>	<b>ema</b>	<b>terene</b>
<b>tsoha</b>	<b>lentswe</b>	<b>etsa</b>	<b>terempe</b>
<b>tsitsa</b>	<b>leihlo</b>	<b>eka</b>	<b>teko</b>



Letsatsi:



A re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.

Mantswe a  
tlwaelehileng  
sheba  
bona  
tsamaya

r r

R R

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Mof. Zita o kganna Gautrain.



Titjhere: Saena

Letsatsi

81





Letsatsi:




Titjhere: Saena

Letsatsi

105 Mollo

Kotara ya 4 – Beke 1–5



Ke **tsamaile** ka maoto ho ya lebenkeleng.

Ke bone mollo lebenkeleng.

Monna wa setimamollo o **mathetse** mollong.

Ba **sebedisitse** lere e telele le lethopo le lelelele.





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo  
tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa  
matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a  
tlwaelehileng

ka  
pele  
mol  
lo  
lere

mollo	tima	dumela
sello	pina	dula
kolla	pitsa	duma

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



S S

S S

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



# Ba mathetse mollong.



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho ka setimamollo.  
Jwale ngola polelo ka setshwantsho  
seo.



Titjhere: Saena

Letsatsi



**Ha re etseng**

Bolella motswalle wa hao ka se etsahalang ditshwantshong tsena.



**Ha re ngoleng**

Ngola polelo ka ditshwantsho tsena.



**Medumo**

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

ng	Dumela <b>ng</b> bana.
ng	Dulang fatshe _____
ng	Hlapang ka pele _____
ng	Ba etsang sekolong _____
ng	Fumanang ntja _____






Letsatsi:




Boikgathollo

Thusang monna wa setimamollo ho tima mollo.



Titjhere: Saena

Letsatsi





Maobane Ati o **tsamaile** le Bongi ho ya sekolong.

Ba **bapetse** lebaleng la dipapapdi.

Ba **qhoma** le ho tlolatlola.

Ba **hlapile** matsoho a bona.

Ba **ratile** dijo tsa motsheare.





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo  
tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa  
matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a  
tlwaelehileng

tlola  
tsamaya  
hlapa

ratile	tlotse	hopolang
tsamaile	bapetse	rapelang
hlapile	tantshitse	lemang

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



t t



Ha re ngoleng

T T



Ngola polelo tse tharo ka seo o se entseng sekolong  
maobane.



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho o bontshe seo o  
ratang ho se etsa sekolong. Jwale  
ngola polelo ka setshwantsho sa hao.

Handwriting practice lines for the letters 't' and 'T'.

Handwriting practice lines for the letters 't' and 'T'.

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa motswalle wa hao wa sekolong. Ngola polelo ka seo o se ratang ka yena.



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tsena. Jwale tlatsa tseo bana ba di etsang sekolong. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

ngola

bala

bina


bapala




Ati o a \_\_\_\_\_ .



Bongi le Ati ba a \_\_\_\_\_ .



Jabu o a \_\_\_\_\_ .



Jabu o a \_\_\_\_\_ .



Letsatsi:



Boikgathollo

Etsa mola ho ba thusa ho fumana tsela.

Ke batla  
dipompong.



Amo

Ke a kula.



Ati

Ke tshwerwe  
ke leino.



Jabu

Ke batla ho  
ithuta.



Bongi



LEBENKELE





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



Re **bapetse** ka mora nako  
ya sekolo.



Ha re baleng



Re entse mosebetsi  
wa hae.



Re ile ra hlapa.



Re **kamme** meriri ra  
hlatswa le meno.



Yaba re a robala.





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo  
tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa  
matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a  
tlwaelehileng

bana  
bapala  
bolo

qetile	tlotse	hobane <sup>ng</sup>
hlapile	bapetse	sehellang
ratile	robetse	koloing

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



u u

U U



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse tharo ka seo o se entseng ha o tswa sekolong maobane.  
Etsa setshwantsho ka e le nngwe ya dintho tseo.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka ditshwantsho.

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re etseng

Bina pina ena.



Naledi, yane ya madumedume  
Dumela tlase, o yo nwa metsi,  
Metsi a kae, a nwelwe ke gauta.

Gauta ha ke mo rate,  
Ke rata moshemane,  
bashemane ba kae?



Boikgathollo

Etsa e ka wena le  
motswalle wa hao, le  
ngwana wa Bere le  
Goldilocks. Nkang qeto  
ya hore ke mang ngwana  
Bere le hore Goldilocks  
e tla ba mang.

Shebang hore ke mang  
ya ka balang mantswe  
a na ka patlako ho feta  
e mong. Ngwana Bere  
o tlamehile ho bala  
mantswe a na kaofela  
ho mo thusa ho fumana  
tsela ya ho ya hae.  
Goldilocks o tlamehile  
ho bala mantswe ana  
kaofela ho mo thsua ho  
fumana tsela ya ho ya  
hae.





Letsatsi:



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.



maoto	Maobane ke ile sekolong ka <b>maoto</b> .
mathisa	Mapolesa a ile a mathisa leshodu maobane.
tlola	Ke ile ka tlola kgathi le bo Mosi.
thusitse	Ke thusitse motswalle wa ka.
mathile	Re mathile ka lebelo le leholo maoba.





Tlotlontswe

Hlophisa mantswe ana ho ya ka medumo e ntshofaditsweng  
mme o e kopisetse mabokoseng a medumo a nepahetseng.



shapa

thuso

thusa

tjhesa

phala

tjheha

tlola



tsamaya

thiba

tlala

phula

tlisa

tjhutjhumakgala

tsela

tsola

sheba

tlung

phema

shahile



sh

th

tjh

ph

ts

tl



Ho bala dibuka:

Latela ditaelo mme o etse buka e tshwanang  
le ena e sehuweng. E nkele hae mme o e balle  
metswalla ya hao le ba lelapa.



Ka le leng la matsatsi mahe a dinotshi a Pooh a fela. A nyeka pitsa ka tlase. Hlooho ya hae ya hanella ka pitseng.

4

Ke jele mahe a mangata a dinotshi.

O tla tlameha ho ema beke ho fihlela o ota. Ebe re a o ntsha.



Pooh bere o tshwarehile ka mokoting nako ya beke. O ne a hloleha ho kena kapa ho tswa.

13




**HULA! HULA!**


Pooh a tswa. O ile a etsang? O ile a matha a ya batla mahe a dinotsi. Mala a hae a ne a duma.

16

**Bere e tshwarehile**



1



14

E re ke o  
balle pale.



3

Winnie wa Pooh o dula morung.  
O na le metswalle e mengata.



2

Bana ke  
metswalle yaka.

Seka tshwenyeha. O tla  
lokoloha e se kgale.

Metswalle ya Pooh  
e mo tjhakela tsatsi  
le leng le leng.  
Bongi le Chris ba  
mo balla dipale.

Mpa ya Winnie wa Pooh e dula e  
lapetse mahe a dinotshi.

15

Thusa! Ke tshwarehile.

Bolella Mmutla a o sututse.

Hula!



Hula haholo!

Nthuseng!  
Ha ke tsebe ho tswa.


Bere e seleng.

Bere e tshehisang.

Ka le leng la matsatsi Pooh ya hlwella sefateng ho leka ho fumana mahe a dinotshi sehlahleng. Lekala la robeha, a hanella sefateng.

12

5



Ke batla ho tjhakela  
Mmutla. O na le mahe  
a mangata a dinotshi.

Kajeno Pooh o ilo tjhakela  
Mmutla ka mokoting  
wa hae. Ha a tsebe ho  
theohela mokoting.

8

9



Ntsha balunu  
moya e tla o thusa  
ho theoha.

A re thuseng Pooh!  
Dinotshi di tla  
mo loma.


Tsatsi le leng le leng  
Pooh o kena tsietsing.

6




Ke rata mahe  
ana a dinotshi. Ke  
jele dibotlolo tse  
leshome feela.

O qetile mahe a ka a  
dinotsho. A fedile.



Pooh o jele mahe a dinotshi a  
Mmutla. Mpa ya hae e tletse  
haholo.

10



Thusang! Ke sitwa  
ho baleha dinotshi.

7



Letsatsi:



Ha re etseng

Taka seo o ratang ho se etsa le metswalle  
ya hao mme o ngole dipolelo tse 2 ka sona.



Handwriting practice area with a green dotted border. A yellow pencil icon is at the bottom left, pointing towards the lines. A large yellow box for signatures is at the bottom right.

TEACHER: Sign  Date

101



# 113 Boemo ba lehodimo

Kotara ya 4 – Beke 6–10



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ho a tjhesa.



Ho a bata.

Letsatsi le tjhesang

Letsatsi le batang



Ho na le moyo.



Pula e a na.

Letsatsi la moyo

Letsatsi la pula



Letsatsi:



Ha re baleng

Mantswe a  
tiwaelehileng

pula  
sesa  
matha

Ho sesa ho monate, re sesa ha letsatsi le tjhesa

Pula e na haholo, re matha le phoofolo ya lapeng ho  
baleha pula

Ho a bata kajeno, tswela ka ntle ha o sa tshabe.

Moya o a foka, katiba yaka e tla fofa ...

sesa	monate	lapeng	tjhesa
pula	monna	puleng	tjheka
bata	morena	metsing	tjhaka

Tlotlontswe



Bala mantswe. Mamela  
medumo. Jwale ngola  
dipolelo tse pedi bukeng ya  
yao ya ho ngolla o sebedisa  
mantswe a hlahang bukeng  
ya mosebetsi.

Ha re ngoleng



Ngololla ditlhaku tsena.

V V



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

V V

Ho sesa ho a thabisai.




Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa boemo ba  
lehodimo boo o bo ratang. Jwale  
ngola polelo ka setshwantsho sa hao.

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho se seng le se seng.



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



Ha re ngoleng

Sebedisa mantswe a latelang ho qetella dipolelo.

tjhesa

bata

phodile

pula

moya



Jabu o rata ha ho ☺

\_\_\_\_\_.

Bongi ha a rate ha ☁

\_\_\_\_\_ e na.

Ati o fofisa khaete ha ho na le ☁

\_\_\_\_\_.

Jabu le Amo ba rata ho sesa ha ho ☺

\_\_\_\_\_.


Kajeno boemo ba lehodimo bo ☃

\_\_\_\_\_.



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.



pula	Pula e a na.
------	--------------

bata	Ho a bata ke apere jase
------	-------------------------

ela	Moya o fokela bophirima
-----	-------------------------

ng	Pula e nang ka moyo
----	---------------------

isa	Ati o fofisa khaete
-----	---------------------



Letsatsi:



Boikgathollo

Etsa sedikadikwe sa diaparo tseo o di aparang ha pula e ena ka bokgubedu. Etsa sedikadikwe sa diaparo tseo o di aparang ha ho tjhesa ka mmala o bolou. Etsa sedikadikwe sa diaparo tseo o di aparang ha ho bata ka botala. Thala mola ho tlaha diaparong ho ya lentsweng le nepahetseng.



jeresi



dieta



baki



meqathatso



bolousu

sekhafo



borikgwe bo  
bokgutswanyane

katiba



borikgwe bo  
botelele

sekipa

seaparo sa ho sesa



jase ya pula



mekotlana ya matsoho



digalase tsa letsatsi



katiba ya letsatsi



sekethe

jase



Titjhere: Saena

Letsatsi

105

# 115 Ho na le sefeso

Kotara ya 4 – Beke 6–10



Bongi le Ati ba baleha **sefeso**.

Ba tshohile.

Ba **mathela** tlung ya bona.

Ba kolobile.

Ba a **hatsela** ebile ba a **thothomela**.

Lolo, ntja e **matha** le bona.





Letsatsi:



Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo  
tse pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa  
mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a  
tlwaelehileng

bona  
pula  
moya

sef <sup>e</sup> fo	thothomela	matha
sef <sup>e</sup> la	thola	mathela
sef <sup>e</sup> uba	thusa	mathisa



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



W W

W W



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

# Ba kolobile ke pula.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa  
sef<sup>e</sup>fo. Ngola dipolelo tse  
tharo ka setshwantsho  
sa hao.

Titjhere: Saena

Letsatsi

107

# 116 Ka tsa bolepi hape

Kotara ya 4 – Beke 6–10



HHa re etseng

Qetella ditshwantsho tsena ebe o tlatsa mantswe  
a nepahetseng. Sebedisa mantswe ana ho o  
thusa.

o


bona

ba



Ke selemo. \_\_\_\_\_ apere  
mose o mosehla.

Pula e a na.  
tshware sekgele se setala  
le bokgubedu.



Ho a tjhesa. \_\_\_\_\_ ja  
aesekhrimi.

Ho a bata. \_\_\_\_\_ ba  
rwetse dikatiba tse bolou.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

O	Oapere mose o mosehla.
yena	o na le ntja e nnyane
ena	ke moshanyana
ba	bapala bolo



Ha re ngoleng

O moshanyana kapa ngwanana?

moshanyana

ngwanana



Nna ke



Boikgathollo

Sheba tjhate e ka tlase. E bale le motswalle wa hao. Setshwantsho se senyane se hlalosa eng?

Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano



Bua le motswalle wa hao ebe le araba dipotso tsena. Jwale ngola dikarabo.

Ke letsatsi lefeng le tjhesang?	
Ke letsatsi lefeng le nang le sefefo?	
Ke letsatsi lefeng le maru le sefefo?	
Ke ka tsatsi lefeng leo pula e neleng?	

Etsa boemo ba lehodimoba ka matsatsi a latelang a sekolo. Qala ka kajeno o tswelle pele ho fihlela o tlatsa tjhate ena.

Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano

Titjhere: Saena

Letsatsi

109



Re na le **tshimo** ya **meroho**.

Re ja **dijo** tse hlahang tshimong.

Re **jala** dinawa le dihwete.

Re fumana mahe **ho** dikgoho.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi  
bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang  
bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a  
tlwaelehileng

dijo  
jala  
yona

tshimo	dijalo	meroho
tshiu	dijo	meraka
tshika	dijana	mefuta



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



X X

X X




Ha re ngoleng

Ngololla polelo.




Ha re ngoleng



Etsa sedikadikwe ho ditholwana  
ka mmala o mo kgubedu le  
meroho ka mmala o bolou. Jwale  
ngola polelo ka tholwana kapa  
moroho oo o o ratang.


Titjhore: Saena

Letsatsi





Ha re bueng

Qoqela motswalle wa hao ka seo Ati le Bongi ba se etsang.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang.  
Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

lema	Bongi le Ati ba <b>lema</b> dihwete le dinawa.
tala	Dijalo tsa rona di _____
jwang	Ba seha _____
tjhese	Ba fumana _____ lebeseng
metsi	Ba nosetsa dijalo ka _____ tsatsi le leng le le leng.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka mantswe a hlokehang. Sebedisa mantswe ana.

dihwete

ditamati

dinawa

Bongi le Ati ba lemme



le



Ba lema hape le




Ha re etseng

Seha ditshwantsho moo leqephe le fellang ebe o di beha moo ho nepahetseng tjhateng. Bala hore ditshwantsho di kae sehlopheng ka seng. Ngola dikarabo tlasa kholomo ka nngwe.



						=	
						=	
						=	
						=	




Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.





Letsatsi:



Ha re baleng

Re bona tlou e kgolo.

Tau e na le meno.

Lengau le matha haholo.

Dinqanqane le mebutla e menyane di matha ka hara  
jwang ka tlasa moru.



Mantswe a  
tlwaelehileng

yena  
bona  
tsona  
sona



Tlotlontswe


Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya yao  
ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

lengau	senqanqane	jwang	moru
lengana	qala	jwala	morula
ngata	qamaka	jwale	morongwa




Ha re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.



Ha re ngoleng

Ngola ka seo o se bonang sentshwantshong.



Titjhere: Saena

Letsatsi

115



Ha re etseng

Tshwaya ditho tse fapaneng tsa mmele wa diphoofolo. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

leoto



mmele

mohatla

tsebe

leihlo


molomo



Ha re ngoleng

Phoofolo ka nngwe e na le ditho tse kae? Tlatsa dipalo tseo.

Tlou



maoto	
mahlo	
ditsebe	
mohatla	
mmele	
molomo	

Mmutla



maoto	
mahlo	
ditsebe	
mohatla	
mmele	
molomo	




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, ebe o tlatsa mantswe jwaleka ha ho bontshitswe ka mohlala.  
Tlatsa dikgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.




## Re tsamaya ka **bese** ho ya bona diphoofolo.

Bese e \_\_\_\_\_ serapeng sa diphoofolo.

Re \_\_\_\_\_ hae.

Tau e matha ka mora \_\_\_\_\_.


Re bona tau e \_\_\_\_\_.



Boikgathollo

Qetella setshwantsho  
sena. Tshwaya dintho tseo  
o seng o di entse.

Bontsha letsatsi.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bontsha kwena metsing.	
Bontsha kgudu haufi le lejwe.	
Bontsha matata a mararo.	
Bontsha ha none e nwa metsi.	
Bontsha ha tau e le haufi le moru e shebile none.	



Titjhere: Saena

Letsatsi

## 121 Dinako tsa selemo

Kotara ya 4 – Beke 6–10



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.




Ke lehlabula.



Ke hwetla.



Ke mariha.



Ke selemo.



Ha re baleng

Ke **thothomela** mariha.

Ke rata lehlabula.

Ke **mathela** letamong.

Ke rata ho **sesa**.

Ke **phomola** ka tlasa difate tse **tala**.





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

matha	phomola	sesa	sefate
ratha	phomosetsa	seba	lewatle
kgathala	pholoha	sela	nkwe

Mantswe a  
tlwaelehileng

kae  
neng  
jwang



Ngololla ditlhaku tsena. Ha re ngoleng



Z Z


Z Z



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Ke sesa selemo.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ka  
nako ya selemo eo o e  
ratang. Jwale ngola polelo  
ka setshwantsho sa hao.

Titjhore: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Sheba alemanaka ebe o qoqela motswalle wa hao ka seo o se bonang.

## Pudungwana

Sontaha	Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Moqebelo
I	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



Ha re ngoleng

Ngola dikarabo tsa dipotso tsena.



Ke kgwedi e feng alemanakeng?

Kgwedi ena e na le matsatsi a makae?

Letsatsi la pele ke lefe?

Letsatsi la ho qetela ke lefe?

Ho na le Sontaha tse kae?

Ho na le bo Labohlano ba bakae?




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala  
o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

lehlabula	Ke sesa <b>lehlabula</b>
mariha	Ho a bata
hwetla	Mahlaku a a wa
selemo	Dinonyana di a qhotsa
Moqebelo	Ha re ye sekolong ka



Boikgathollo

Diphofolo ke ntho tse phelang. Dijalo le tsona di a phela. Dintho tsohle tse phelang di hloka moya, dijo le metsi hore di phele.

Qoqela motswalle wa hao ka ntho tse phelang setshwantshong. Di etsetse sedikadikwe.



Jwale bontsha ke nako efe ya selemo e bontshitsweng setshwantshong.


# 123 Lewatle

Kotara ya 4 – Beke 6–10



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng


Hlapidimo e na le meno a bohale.

Tlhapi e nyane e ipata majweng.

Hlapidimo e hlaho hodimo moyeng.

Okotopose e na le maoto a 8.

Leruarua ke tlhapi e kgolo ho feta tse ding lewatleng.





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse  
pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a  
hlahang bukeng ya mosebetsi.

hlaha	kgolo	rua	lejwe
hlopha	kgomo	leruarua	majwe
hlahlobo	kgohola	maruarua	jwetsa


Mantswe a  
tlwaelehileng

fumana  
thusa  
tsamaya  
tlase

Ngololla polelo. Ha re ngoleng



# Hlapidimo e tsitsinya sekepe.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa  
phoofolo ya lewatle. Jwale  
ngola polelo ka setshwantsho  
sa hao.

Handwriting practice lines for the sentence above.

Titjhere: Saena

Letsatsi

123


# 124 Ka tlasa lewatle

Kotara ya 4 – Beke 6–10



Ha re etseng

Kopanya matheba o qetelle setshwantsho, jwale se kgabise ka mmala.



Ke eng ena?



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tsena. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

sekepe

tlhapi

tlhapi ya jeli

tlhapi ya naledi

tlhapidimo



Ena ke



Ena ke



Ena ke

Ena ke

Ena ke





Letsatsi:



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang.

ts	Tlhapidimo e <b>ts</b> itsinya sekepe.
tjh	Tjhisi ke sejo sa bohlokwa.
e	Ke eng eo?
leb	Ke a leboha, teye eo e ne e le monate.
th	Thola, thola! Eno ke hlapidimo.



Boikgathollo

Thusa bana ho tshwasa  
tlhapi.



Titjhere: Saena

Letsatsi

125



Ha re bueng

Sheba setshwantsho, bua ka seo o se bonang.

Ke batla ho bona  
lefatshe.




Ditlou kaofela di ne di eja. Bubu, ngwana wa tlou, a baleha lapeng la habo. A tsamaya, a tsamaya, aba a tsamaya. A se ke a utlwa ha ba mmitsa.

Ke nna tau? Ke ngwana wa hao?

Tjhe. Ha o na meno a maholo. Ha o kgone ho rora. O tlameha ho ya ho mme wa hao.

Kapele ka kopana le tau.



Tjhe. Ha o kgone ho sesa. O tlameha ho ya ho mme wa hao.


Ke nna kubu, ke ruilwe ke wena?



Jwale a tsamaya a ya nokeng. Bubu jwale a kopana le kwena.



Letsatsi:



A tsamaya, a tsamaya ho fihlela a kopana le thuhlo. A sheba hodimo, a shebela thuhlo hodimo.


A tsamaya, a tsamaya ho fihlela a kgopjwa, a wela hodima kgudu. A sheba fatshe, fatshe ho kgudu.



Bubu a qala ho lla.  
A tsamaya a tsamaya ka nakonyana a kopana le none.

Tjhe. Ha o kgone ho fofa. Wena o eng?  
O tlameha ho ya ho mme wa hao.

Na ke ruiwe ke wena?



Bubu a sheba hodimo a bona nonyana e kgolo hodima sefate.

Jwale Bubu o mong. Ka yona nako eo a bona lengau morung. Lengau le ne le matha ka lebelo le leholo.

Na ke ruiwe ke wena?

Tjhe. E ya ho mme wa hao.



Bubu a bona qwaha.




Letsatsi:

Atamela hore ke o  
bone hantle.

Na ke ruiwe  
ke wena?

Bubu, ngwanaka!  
O ntse o le kae?



Kwena e ne e batla ho ja  
Bubu e mo etse dijo tsa  
motsheare.

Ka nako eo mme wa Bubu a bona ngwana  
wa hae. A hula Bubu nokeng ka mohatla  
wa hae.



Ke nna  
tlou.

Bubu ha a ka a  
hlola a eya hole le  
ba habo hape. O ne  
a tseba hore hase  
tau kapa kubu. E  
ne e se thuhlo kapa  
kgudu kapa none.  
E ne e se nonyana  
kapa lengau kapa  
qwaha. Hape e ne e  
se kwena.

E ne e le Bubu, e ne  
e le tlou.



# O kgethehile.

## mmele whole wa hao o kgethehile,

## Ke wena monnga mmele wa hao!



**HO SE BE**  
*mang ya o  
tshwarang  
bokapele.*

**O tshwanelo ho bolella e mong ha ho na le motho  
ya o tshwarang bokapele.**

**O tshwanelo ho bolella e mong ha ho na  
le motho ya o etsisang dintho tseo o  
sa batleng ho di etsa.**

**Eo o tshwanetseng ho  
mo letsetsa mohala  
bakeng sa thuso:**

**Mohala wa tsa Bana: 0800 05 55 55**

**SAPS Thibelo ya Botlokotsebe: 086 00 10111**

**SAPS Nomoro ya tshohanyetso: 10111**

**Lefapha la "Life Line": 0861 322 322**

**Lefapha la Tshireletso ya Bana: 012 393 2359/2362/2363**





Katse

le

tweba

di

mathile.

leqephe 3

Re

ithabisa

letsatsing.

leqephe 7

Ho

a

thabisa

ho

bapala.

leqephe II

Re

matha

kaapele.

leqephe I5

O

ka

lebenkeleng.

leqephe I9

Ba

bala

buka

e

tenya.

leqephe 23

Ke

tlhapi

ya

ka



ena.

leqephe 27





Cut out the circle on the elephant's face and put your finger through to form the trunk.



Finger puppets:  
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines. Now glue on the back where shown to form a finger puppet.

